



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinougjevik.net	Ponedjeljak, 16.septembar 2019.god. UGLJEVIK BROJ 7/19 GOD. LVII	Izdaje:Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
---	--	---

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19) člana 48 stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 4/18,8/18,10/18,12/18,13/18,3/19,4/19 i 5/19) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu, oznaka B-Odsijek za zajedničke poslove mijenja se i glasi „V-Odsijek za zajedničke poslove“ i u istom odsijeku u tački 5. mijenjaju se uslovi i glase „NK radnik ili SSS“ i broj izvršilaca tako da glasi :“ 3 izvršioca“.

Član 2.

U istom Odjeljku u A) Odsijek za opštu upravu u tački 4. mijenja se zvanje i glasi „trećeg zvanja“ i uslovi koji glase „SSS u četverogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, položen ispit za matičare i poznavanje rada na računaru“.

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-12- 15 /19

Datum,22.07. 2019.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ek.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima, namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 68. stav 1. alineja 8. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi

PRAVILNIK**O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK****Član 1.**

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 4/18, 8/18, 10/18, 12/18, 13/18, 3/19, 4/19, 5/19 i broj:02-12-15/19 od 22.07.2019. godine) u članu 35. Sistematizacija radnih mjesta u Odjeljku V- 9 Odsijek za poslove civilne zaštite i teritorijalne vatrogasne jedinice, u tački 4. TVJ mijenja se broj izvršilaca tako da glasi: „7 izvršilaca“ i u tački 5. TVJ mijenja se broj izvršilaca tako da glasi „11 izvršilaca“.

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u "Službenom biltenu opštine Ugljevik".

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-12-17/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 05.08. 2019.god.

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik donosi

PRAVILNIK**O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ PRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE UGLJEVIK****I - OSNOVNE ODREDBE****Član 1.**

(1) Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje

mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i potrebna dokumentacija.

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške imaju privredna društva i preduzetnici koji imaju sjedište ili imaju registrovane poslovne jedinice na teritoriji opštine Ugljevik.

(2) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u privredi nemaju javna preduzeća i javne ustanove.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom, korisnici podnose Komisiji za podsticaje u privredi koju će imenovati Načelnik opštine.

(4) Zahtjevi se podnose tokom cijele godine i odobravaju se do isteka budžetskih sredstava.

Član 3.

(1) Podsticajna sredstva u skladu sa ovim pravilnikom se odobravaju za sledeće namjene:

- Podrška zapošljavanju nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.

- Podrška provođenju obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca.

- Podrška realizovanju razvojnih projekata značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanja konkurentne sposobnosti subjekata male privrede.

II-PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU NEZAPOSLENIH LICA SA EVIDENCIJE ZZZ RS**Član 4.**

(1) Podsticajna sredstva se dodjeljuju poslodavcima koji su zaposlili nove radnike, a koji su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.

(2) Podsticajna sredstva koja se odobravaju po osnovu iz stava 1. ovog člana iznose

- 2.000,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.

Član 5.

(1) Uslovi za dodjelu podsticajnih sredstava za novozaposlene radnike su:

- da novozaposlene radnike zadrži u stalnom radnom odnosu (na neodređeno vrijeme) najmanje 1 (jednu) godinu od dana zaključenja ugovora o radu,

- da novozaposlene radnike prijavi na puno radno vrijeme (na 40 sati sedmično),

- da ne smanji broj stalno zaposlenih radnika u periodu od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o radu sa novozaposlenim radnikom, osim u slučaju normalne fluktuacije radnika.

- da broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja ugovora sa novozaposlenim radnikom,

- da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

- sredstva se neće odobravati poslodavcima za radnike koji su već dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom osnovu,

- da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 6(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

(2) Poslodavci uz zahtjev moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
- potvrda o registraciji poreskog obveznika;
- spisak novozaposlenih radnika, uz dostavljanje ugovora o radu;
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda Poreska uprava RS-PJ Bijeljina;
- uvjerenje od Poreske uprave RS, o zaposlenim novoprijavljenim radnicima;
- potvrda banke o likvidnosti (samo za privredna društva);
- dokaz da novozaposleni radnik ima prebivalište na teritoriji Opštine Ugljevik;
- ovjerena izjava poslodavca da broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja ugovora sa novozaposlenim radnikom, te da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se podnosi zahtjev za podsticaj bila evidentirana kao nezaposlena na evidenciji zavoda prije zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da nisu

dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom osnovu,

(3) Poslodavci koji su novoregistrovani kao preduzetnici mogu ostvariti podsticaj iz člana 4. ukoliko u periodu od prethodnih 6 (šest) mjeseci nisu odjavili registraciju preduzetničke radnje na svoje ime ili na ime članova svoje porodice, što

dokazuju dostavljanjem ovjerene izjave na navedene okolnosti sa kućnom listom.

III-PODRŠKA PROVOĐENJU OBUKA, DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA ZA POZNATOG POSLODAVCA.

Član 6.

(1)Korisnici ove podrške su poslodavci, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Podrška podrazumjeva novčana sredstva usmjerena na obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osobe, bez obzira na radno iskustvo, koje su prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik, pri čemu

- Obuku i dokvalifikaciju definišemo kao usavršavanje u oblasti istog ili sličnog zvanja/zanimanja, a odvija se po internom programu kod poznatog poslodavca, pri čemu poslodavac polazniku izdaje potvrdu ili uvjerenje o završenoj obuci i strukovnom usavršavanju.

- Prekvalifikacija je složeniji proces koji podrazumijeva obučavanje polaznika za zanimanje drugačije od onog koje su stekli formalnim obrazovanjem. Proces prekvalifikacije podrazumijeva da se obuka provodi u centru ili ustanovi za prekvalifikaciju, gdje je izvođač prekvalifikacije dužan po završetku iste polaznicima uručiti certifikate/potvrde o prekvalifikaciji.

(2) Dužina trajanja obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije iznosi najviše 6 mjeseci, a može biti realizovana u centrima za obuku, koji su registrovani za ovu djelatnost ili kod poslodavca po internom programu.

Ukoliko se obuka odvija po internom programu kod poslodavca, isti je dužan nezaposlenu osobu prije početka obuke i dokvalifikacije primiti u radni odnos, pri čemu će se osoba obučavati tj. dokvalifikovati kroz rad u pomenutoj firmi.

Nadalje, ukoliko se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija vrši kod poslodavca, poslodavac je dužan o svom trošku osigurati polaznike za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja u skladu s važećim propisima.

Član 7.

(1)Poslodavci će sami vršiti odabir kandidata shodno internim procedurama, a po potrebi i uz posredovanje Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.

(2) U cilju realizacije ove podrške, Opština Ugljevik će poslodavcima/ centrima za obuku -

korisnicima ove podrške, retroaktivno u jednokratnom iznosu, za novo zapošljavanje sufinansirati troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba u maksimalnom iznosu od 1.500 KM po osobi do 6 mjeseci obuke/ rada, uz obavezu poslodavca da osobe čija se obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija finansiraju, po okončanju iste, zaposli na period od još najmanje 6 mjeseci.

(3) Ako su troškovi obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije veći od 1.500 KM, isti padaju na teret poslodavca/ centra za obuku.

Član 8.

(1) Opština Ugljevik će plaćenje obaveze po ovom Programu vršiti direktno poslodavcu/ izvođaču obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nakon završetka iste i dostavljanja dokaza da su polaznici završili obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju (certifikat, potvrda ili drugi validni dokaz), fakture/zahtjeva za plaćanje, izvještaja o provedenoj obuci od strane poslodavca/ izvođača obuke te dokaza da je osobi koja je prošla obuku produžen radni odnos za još minimalno 6 mjeseci.

(2) Poslodavci – korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj zaposlenih koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima odlaska u penziju radnika.

Član 9.

(1) Poslodavci uz zahtjev za finansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacijomoraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;
- potvrda o registraciji poreskog obveznika;
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda;
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se podnosi zahtjev za finansiranje obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije bila evidentirana kao nezaposlena na evidenciji zavoda prije zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca tj. početka sporvođenja prekvalifikacije.
- Predračun ili račun troškova poslodavca/izvođača obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije,
 - Plan i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije centra za obuku ili poslodavca, uz dobijene potvrde ili sertifikate.

Član 10.

(1) U cilju osnaživanja ove podrške, Opština Ugljevik će radnicima koji obuku obavljaju po internom programu kod poslodavca na teritoriji opštine Ugljevik, a sa kojima poslodavci nakon završetka obuke zaključe ugovore o radu na neodređeno vrijeme, isplatiti sredstva direktno na tekući račun radnika u ukupnom iznosu od 600,00 KM uz dostavljen izvještaj poslodavca o uspješno obavljenoj obuci, kao podsticaj zapošljavanju u oblastima privrede gdje nedostaju određena zanimanja.

(2) Poslodavac će Komisiji za podsticaje dostaviti sve neophodne podatke za radnika koji je završio navedenu obuku, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju.

(2) Korisnici podrške za provođenje obuke dokvalifikacije ili prekvalifikacije nemaju pravo na podršku po osnovu novozaposlenih lica sa evidencije ZZZ RS.

IV - PODRŠKA REALIZOVANJU RAZVOJNIH PROJEKATA ZNAČAJNIH ZA OSTVARIVANJE PLANA RAZVOJA I JAČANJA KONKURENTSKE SPOSOBNOSTI MALE PRIVREDE

Član 11.

(1) Opština Ugljevik će pružiti finansijsku podršku u vidu sufinansiranja realizacije razvojnih projekata značajnih za ostvarenje plana razvoja i jačanja konkurentske sposobnosti privrede na tržištu.

(2) Podrška iz stava 1. obezbjeđuje se i realizuje za opreme namijenjene za proces proizvodnje u privredi, kao i za izgradnju osnovne infrastrukture kao što su pristupni putevi i platoi u proizvodnom krugu preduzeća.

(3) Finansijska podrška koju Opština Ugljevik obezbjeđuje za projekte iz stava 2. će se sufinansirati u vrijednosti 30% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, s tim što ukupno novčani podsticaj po jednom projektu neće prelaziti pojedinačno iznos od 20.000,00 KM:

(4) Korisnici podsticaja iz ovog člana dužni su dostaviti Ovjerenu izjavu korisnika da objekte, opreme, mašine odnosno mehanizaciju neće otuđiti u periodu od 5 godina.

(5) Korisnicima ove finansijske podrške može se samo jednom odobriti navedeni novčani podsticaj tokom tekuće budžetske godine.

Član 12.

(1) Korisnici finansijske podrške iz člana 11. mogu biti privredna društva, preduzetnici i komercijalna gazdinstva.

(2) Korisnici finansijske podrške iz stava 1. uz zahtjev za sufinansiranje ulaganja, moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

- rješenje o registraciji preduzetnika, privrednog društva ili komercijalnog gazdinstva ,
- potvrda o registraciji poreskog obveznika,
- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda,
- potvrda banke o likvidnosti (samo za privredna društva),
- faktura ili kopija fakture, uz koju se obavezno prilaže i fiskalni račun, sa stavkama koje su predmet podsticaja,
- broj žiro-računa ili broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren račun,
- ovjerenu izjavu da objekte, opreme, mašine odnosno mehanizaciju neće otuđiti u periodu od 5 godina.

(3) Poljoprivredna gazdinstva koja su kao korisnici ostvarili podsticaj za nabavku opremu kao podsticaj poljoprivredi, ne mogu dobiti podsticaj po ovom osnovu.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

(1) Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem odredbi ovog Pravilnika kao i kontrolu obaveza koju mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanog podsticaja vrši Komisija za podsticaje u privredi koju imenuje Načelnik opštine.

Član 14.

(1) Podsticajna sredstva za namjene po ovom Pravilniku isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Budžetom opštine.

(2) Korisnici prava su dužni namjenski koristiti podsticajna sredstva.

(3) Korisnik finansijske podrške iz ovog Pravilnika dužan je da vrati podsticajna sredstva ukoliko ih nenamjenski utroši, da netačne podatke ili se ne pridržava uslova regulisanih ovim pravilnikom i to u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o utvrđivanju nepravilnosti.

(4) Korisnik podrške za novozaposlenog radnika u obavezi je da dva puta godišnje dostavlja uvjerenje o broju zaposlenih radnika kod poslodavca sa spiskom (uvjerenje izdaje Poreska

uprava) do isteka jedne godine od dana zapošljavanja radnika.

(6) Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva u periodu od tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

Član 15.

(1) Zahtjevi se podnose tokom cijele godine. Komisija za podsticaje u privredi će vršiti prijem zahtjeva, kompletirati potrebnu dokumentaciju i utvrđivati da li su ispunjeni uslovi za odobravanje podsticaja, kao i pripremu rješenja koje se dostavlja na potpis Načelniku.

(2) Korisnici podsticaja će zaključiti ugovor sa Opštinom Ugljevik kojim će se precizirati prava i obaveze korisnika.

(3) Pored podrške predviđene članom 3. Načelnik opštine može svojom pojedničanom odlukom, na prijedlog i obrazloženje komisije odobriti sredstva do iznosa od 3.000.00 KM, na ime podrške novoosnovanim preduzećima, kao i na ime potreba privrede koji nisu predviđeni ovim pravilnikom.

(4) Poslodavci koji su zaposlili nezaposlena lica sa evidencije ZZZ RS tokom 2019. godine prije stupalja na snagu ovog Pravilnika, imaju pravo na navedenu podršku.

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-12-22/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum:13.09.2019.god. Vasilije Perić, dipl. ek. s. r.

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i članova 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), Načelnik opštine Ugljevik, donosi

ODLUKA

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom propisuju se uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu predviđenih Budžetom opštine Ugljevik, koje moraju da ispunjavaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu korisnici).

Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa prebivalištem u opštini Ugljevik, koji obavljaju ili namjeravaju da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju.

Pod „korisnikom“ podrazumjevaju se komercijalna i nekomercijalna gazdinstva, te pravna lica i preduzetnici u čijem je opisu djelatnosti poljoprivredna proizvodnja, i koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na poljoprivredne podsticaje, kao i pčelari koji nisu registrovani kao poljoprivredna gazdinastva, ali su upisani u evidenciju pčelara i učlanjeni u odgovarajuće udruženje, i druga fizička lica koja vrše ulaganja u poljoprivredu u skladu sa ovim Pravilnikom.

Član 2.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz ove Odluke mora biti čitko popunjen i treba da sadrži sledeće podatke:

1. prezime i ime korisnika, mesto stanovanja, opština, broj telefona, jedinstveni matični broj,
2. vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi,
3. kopija lične karte,
4. kopija kartice tekućeg računa,
5. potvrdu iz APIF-a (samo za registrovana gazdinstva)
6. posebne dokumente koji su navedeni u nastavku ove Odluke, pojedinačno za svaku vrstu novčanog podsticaja.

Rokovi za podnošenje zahtjeva naznačeni su za svaku podršku posebno. Zahtjevi se podnose tokom cijele godine do datuma označenog za svaku podršku pojedinačno i rješavaju se po redoslijedu prijema zahtjeva. Zahtjevi koji budu zaprimljeni nakon isteka sredstava ili roka koji ova Odluka propisuje po automatizmu prenose se u sledeću budžetsku godinu, osim za premije u pčelarstvu gdje se raspisuje javni poziv jednom u toku budžetske godine.

Ispunjenost kriterijuma u svakom pojedinačnom slučaju će utvrditi komisija koja je imenovana od strane Načelnika opštine. Izuzetno Načelnik opštine može svojom pojedinačnom odlukom, na prijedlog i obrazloženje komisije odobriti sredstva za potrebe poljoprivredne proizvodnje, koji nisu navedena u ovoj Odluci, a predviđena je Strategijom razvoja poljoprivrede Opštine Ugljevik 2018-2022, u iznosu i na način koji predloži komisija.

Član 3.

Podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje daje se kroz nekoliko vidova podsticaja:

- 1) Podrška u nabavci opreme na poljoprivrednim gazdinstvima;
- 2) Podrška kod zasnivanja novih i obnove starih voćnih zasada;
- 3) Podrška u nabavci muznih krava;
- 4) Podrška u investicijama u kapacitete za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda;
- 5) Podrška pčelarstvu putem premija;
- 6) Podrška uvođenju standarda i sertifikata kod poljoprivrednih proizvođača i prerađivača;

Član 4.

U okviru podsticaja propisanim ovom Odlukom porodična poljoprivredna gazdinstva mogu ostvariti pravo na direktna plaćanja u toku kalendarske godine sa maksimalnim iznosom propisanih za svaki pojedinačni podsticaj.

Podsticaji iz člana 3. Odluke se isplaćuju do isteka sredstava.

II PODSTICAJI RURALNOM RAZVOJU

- Podrška u nabavci opreme na poljoprivrednim gazdinstvima

Član 5.

Ovim vidom podsticaja se omogućava poljoprivrednim proizvođačima sufinansiranje nabavke opreme za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod opremom u smislu ove Odluke se podrazumjevaju: poljoprivredna mehanizacija (traktor, presa za sijeno, plug, tanjirača, drljača, sjetvospremač, pneumatska sijačica ili sijačica za strna žita, rasipač mineralnog đubriva, utovarivač stajnjaka, rasturač stajnjaka, kultivator za međurednu obradu, freza, malčer, berač za jagodasto voće, rotaciona kosačica, bočna i zadnja linijska kosačica, prevrtač i sakupljač sijena, vučeni silokombajn, prskalica, atomizer, miješalica stočne hrane, krunjač, mašina za klasiranje krastavaca, motorna leđna prskalica, motokultivatora sa prikolicom, opreme za zaštitu biljaka, protivgradnih mreža, sistema za navodnjavanje, opreme za mužu krava, plastenika i staklenika, opreme za pčelarstvo, pakovanje i preradu pčelinjih proizvoda, mašina i uređaja za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu i slično.

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 30% od cijene kupljene opreme, maksimalno 3.000,00 KM.

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u členu 2, stav 4. ove Odluke,

prilaže sljedeća dokumentacija:

- kopija računa,
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da poljoprivrednu opremu neće otuđiti u periodu od tri godine.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar tekuće godine.

Planirana sredstva..... 30.000,00 KM.

- Podrška kod zasnivanja novih i obnove starih voćnih zasada

Član 6.

Ovim vidom podsticaja pruža se podrška nabavci sadnog materijala (voćnih sadnica) u cilju obnove starih, proširenja postojećih ili podizanja novih voćnih zasada.

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 50 % cijene nabavljenog sadnog materijala voćarskih kultura, maksimalno 3.000,00 KM.

Uz zahtjev za podsticaj, sa navedenom površinom i lokacijom planiranog i/ili

postojećeg voćnog zasada se, pored dokumenata navedenih u členu 2, stav 4. ove Odluke, prilaže sljedeća dokumentacija:

- dokaz o vlasništvu zemljišta na kojem će se zasnovati ili proširiti voćarska proizvodnja ili ugovor o zakupu sa definisanim vremenskim trajanjem zakupa,
- kopija računa o nabavljenom sadnom materijalu,
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da sadni materijal neće otuđiti nakon isplate sredstava.

Zahtjev se podnosi do 30. novembra tekuće godine.

Sredstva za ove namjene se isplaćuju korisnicima, nakon uvida na terenu od strane komisije koja je konstatovala da je izvršena sadnja.

Planirana sredstva..... 20.000,00 KM.

- Podrška u nabavci muznih krava;

Član 7.

Podsticajna sredstva za ove namjene u cilju podrške u nabavci muznih krava.

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u členu 2, stav 4. ovog Programa,

prilaže sljedeća dokumentacija:

- pasoš za predmetno grlo,
- uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje sa „C“ obrascem izdato od nadležne veterinarske službe,
- dokaz o nabavljenom grlu sa potrebnim zdravstvenim i drugim certifikatima (račun izdat od strane registrovanog dobavljača ili kupoprodajni ugovor sa fizičkim licem),
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da predmetno grlo neće otuđiti u periodu od dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se obezbjeđuje potvrda veterinaru o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 30 % cijene nabavljenog grla stoke, maksimalno 2 000,00 KM.

Zahtjev se podnosi do 30. novembra tekuće godine.

Predviđena sredstva.....30.000,00 KM

- Podrška u investicijama u kapacitete za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Član 8.

Ova podrška podrazumijeva participatorno učešće Opštine u investicijama kod izgradnje i opremanja kapaciteta za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda (skladišta, hladnjače, sortirnice voća i povrća; mini ili srednje mljekare i sirare; pogoni za preradu voća, povrća i mesa i sl.)

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 20% od cijene kupljene opreme, maksimalno 7.000,00 KM.

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u členu 2, stav 4. ove Odluke,

prilaže sljedeća dokumentacija:

- kopija računa,
- ovjerena izjava korisnika podsticaja da navedenu opremu ili objekte neće otuđiti u periodu od pet godina.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar tekuće godine.

Planirana sredstva..... 30.000,00 KM.

- Podrška pčelarstvu putem premija;

Član 9.

Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici koji imaju registrovan pčelinjak na teritoriji Opštine Ugljevik i koji su upisani u

evidenciju pčelara i pčelinjaka, a posjeduju najmanje 10 a najviše 250 košnica, odnosno pčelinjih društava. Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja mogu ostvariti samo putem udruženja/zadruga registrovanog na području opštine Ugljevik.

Visina premije iz stava 1. ovog člana iznosi 10 KM po jednom pčelinjem društvu.

Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja/zadruga pčelara uz koji se prilaže specifikacija korisnika podsticaja po bankama na jedinstvenog obrasca, koji sadrži: jedinstveni matični broj (JMB), RBPG ili kopiju rješenja o upisu u evidenciju pčelara i pčelinjaka u RS koje izdaje nadležno ministarstvo, ime i prezime, mjesto prebivališta i opštinu, broj košnica, odnosno pčelinjih društava naziv banke i broj tekućeg ili žiro računa.

Uz zahtjev za podsticaj dostavlja se i izjava odgovornog lica udruženja ili zadruga o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja ili zadruga.

Pravo na podsticaj se priznaje samo za košnice u kojima se nalazi aktivno pčelinje društvo.

Podsticaji u pčelarstvu će se odobravati na osnovu javnog poziva koji će raspisati Opština Ugljevik.

Planirana sredstva..... 30.000,00 KM.

- Podrška uvođenju standarda i sertifikata kod poljoprivrednih proizvođača i prerađivača;

Član 10.

Ovim podsticajem je predviđeno participatorno učešće Opštine u troškovima vezanim za uvođenje standarda (GLOBAL GAP, ISO standardi, HACCP sistem, sertifikat organske proizvodnje i sl.) na poljoprivrednim gazdinstvima, u kapacitetima za skladištenje i doradu poljoprivrednih proizvoda i u pogonima za proizvodnju hrane.

Visina podsticajnih sredstava za ovu namjenu iznosi 30% od cijene uvođenja pojedinih standarda ili sertifikata, maksimalno 3 000,00 KM.

Uz zahtjev se, pored dokumenata navedenih u članu 2, stav 4. ove Odluke, prilaže sljedeća dokumentacija:

- kopije računa kojim se dokazuju ukupni troškovi uvođenja standarda ili sertifikata,
- kopija dokumenta kojim se dokazuje da je dobijen odgovarajući standard ili sertifikat.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30. novembar tekuće godine.

Planirana sredstva..... 10.000,00 KM

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Komisija za podsticaje prima i obrađuje prispjele zahtjeve, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odobranje podsticajnih sredstava i priprema rešenje koje dostavlja na potpis Načelniku opštine.

Za podsticaje u pčelarstvu će biti formirana posebna Komisija koja će biti mješovitog sastava sa predstavnicima udruženja pčelara koja će obavljati sve radnje u postupku iz stava 1. ovog člana.

Praćenje dinamike realizacije podsticajnih sredstava vršiće Odjeljenje za poljoprivredu. Ukoliko se za neki od vidova podsticaja ne prijavi dovoljan broj poljoprivrednih proizvođača, te se, u skladu s tim, planirana sredstva ne mogu podijeliti u potpunosti, preostali iznos sredstava može se dislocirati za podsticaj za koji postoji najveći broj zainteresovanih korisnika.

Član 12.

Korisnik podsticajnih sredstava, za kojeg se utvrdi da je dao lažne podatke ili daje na bilo koji drugi način zloupotrijebio podsticajna sredstva, predviđena ovom Odlukom, dužan je vratiti uplaćena sredstva, te gubi pravo na ovu vrstu podsticaja u naredne 3 (tri) godine.

Komisija za podsticaje po potrebi izlazi na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja i praćenja realizacije sredstava plasiranih putem ove Odluke.

Pravo na novčane podsticaje imaju i svi korisnici koji su prije stupanja na snagu ove Odluke u kalendarskoj 2019. godini izvršili ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa odredbama ovog dokumenta.

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE:

Broj:02-330-47/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 13.09.2019god Vasilije Perić, dipl.ek. s.r

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“ broj 7/17), Načelnik opštine donosi:

ODLUKU

o subvencionisanju taksi prevoza za 2019. god.

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se novčana subvencija registrovanog taksi prevoza na području Opštine Ugljevik kao jedinog organizovanog prevoza lica koje pokriva kompletno područje opštine, kao i postupak odobrovanja i visina subvencije.

Pravo na novčanu subvenciju utvrđenu ovom Odlukom imaju registrovani taksisti sa sjedištem na teritoriji opštine Ugljevik.

Član 2.

Iznos subvencije za obavljanje taksi prevoza iz člana 1. iznosi 2.000,00 (dvije hiljade konvertibilnih maraka) i isplaćuje se jednokratno u cilju pokrivanja dijela troškova na ime uplaćenih poreza i doprinosa za 2018.godinu i prvih šest mjeseci 2019. godine i biće isplaćena iz budžeta opštine.

Član 3.

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju taksi prevoza podnosi se Odjeljenju za privredu opštine Ugljevik na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Odluke.

Zahtjevi se podnose na predviđenom obrascu, u prostorijama opštine, najkasnije do 30.10.2019.godine.

Odjeljenje za privredu vrši prijem zahtjeva, utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za odobravanje zahtjeva i izrađuje prijedlog rješenja o odobravanju subvencije koji donosi Načelnik opštine.

Ukoliko registrovani taksi prevoznik nije izmirio obaveze za 2018. godinu i prvih 6 mjeseci 2019. Godine, nema prava na subvenciju utvrđenu ovom Odlukom.

Član 4.

Uz zahtjev za subvenciju taksi prevoza uz zahtjev, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti sledeću dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji taksi prevoza,

- Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosa za 2018.godinu i prvih 6 mjeseci 2019.godine (Poreska uprava RS – Područni centar Bijeljina),
- Kopiju tekućeg računa.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE:

Broj: 02/345-62/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 30.08.2019god Vasilije Perić, dipl.ek. s.r

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-111-60/19,

Datum, 15.08.2019. godine

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 3. stav 3. Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/18), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja

Član 1.

Član 1. Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja uginuća stoke br. 02-111-35/18 od 24.09.2018. godine mijenja se tako što se briše kao predsjednik komisije Elifraim Tupković, a umjesto njega se imenuje novi predsjednik:

1. Hariz Tupković, dipl. pravnik, predsjednik,

Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-111-63/19,
Datum, 06.09.2019. godine

Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 25. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/12, 90/16) i člana 7. i 8. člana Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/12), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika

Član 1.

Član 1. stav 1. Rješenja o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 1/13), mijenja se tako što se briše kao povremeni član komisije Biljana Božić, a umjesto nje se imenuje novi povremeni član Prvostepene stručne komisije:

1. Nataša Đokić, diplomirani socijalni radnik, član,
Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek. s.r

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412900- Ostali rashodi 396,00 KM
-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 350,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1120/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 18.07.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-417200- Doznake po osnovu zdravstvenog osigurnja 900,00 KM
-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 40,00 KM

Na pozicije:

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. vlasti 940,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1132/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 22.07.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jun, na pozicije :

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 300,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1131/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 22.07.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik da može

izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412700- Rashodi za stručne usluge 765,00 KM
-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 40,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1167/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 23.07.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jun, na pozicije :

-631900- Ostali izdaci 32.000,00 KM
-415200- Grantovi 50.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1204 /19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 23.07.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-412700- Rashodi za stručne usluge
..... 3.000,00 KM

Na pozicije:

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima
..... 3.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1293/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 06.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jun, na pozicije :

-412900- Ostali rashodi 160,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1279/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 05.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-411100- Bruto plate zaposlenih . 1.000,00 KM

Na pozicije:

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 1.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1282/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 05.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-412900- Ostali rashodi 3.600,00 KM

Na pozicije:

-412700- Rashodi za stručne usluge
..... 3.600,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1255/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 05.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-411200- Bruto naknade zaposlenih .. 60,00 KM

Na pozicije:

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 60,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1228/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 05.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-411100- Bruto plate zaposlenih.. 3.501,00 KM

Na pozicije:

-411300- Rashodi za naknade plate za vrijeme bolovanja 2.830,00 KM
-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jedinicama vlasti 671,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1291/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 06.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412900- Ostali rashodi 2.550,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1295/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 06.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik

(„Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 7.500,00 KM

-416100- Doznake na ime socijalne zaštite 87.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1301 /19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 07.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih 3.900,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1304/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 08.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-412500- Rashodi za tekuće održavanje
..... 500,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate 200,00 KM

Na pozicije:

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 500,00 KM
-412900- Ostali rashodi 200,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1313/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 12.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-413900- Rashodi za zatezne kamate
..... 1.227,00 KM

Na pozicije:

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima
..... 1.227,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40-1354 /19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 15.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije

-412300- Rashodi za režijski materijal
..... 450,00 KM

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1351/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 16.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativnom centru „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 5.215,00 KM

-412900- Ostali rashodi 5.930,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1355/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 19.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-412900- Ostali rashodi 5.930,00 KM

Na pozicije:

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 5.930,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1356/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 19.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije

-412300- Rashodi za režijski materijal
..... 100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1363/19

Datum: 19.08.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara
..... 179,00 KM

-412900- Ostali rashodi 1.000,00 KM

Na pozicije:

-412300- Rashodi za režijski materijal
..... 1.000,00 KM

-511300- Izdaci za nabavku opreme
..... 179,00 KM

Da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412300- Rashodi za režijski materijal
..... 475,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1364/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 19.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-412900- Ostali rashodi 7.504,00 KM

Na pozicije:

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima
..... 7.504,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 1378/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 19.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade zaposlenih
..... 1.000,00 KM

Na pozicije:

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. vlasti
..... 1.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1387/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 23.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 4.680,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1386/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 23.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec maj, sa pozicije:

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 4.680,00 KM

Na pozicije:

-412500- Rashodi za tekuće održavanje
..... 4.680,00 KM

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-516100- Izdaci za nabavku sitnog inventara
..... 226,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-40- 1414/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 26.08.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed.vlasti 6.250,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 1425/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 27.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec jul, na pozicije :

-412300- Rashodi za režijski materijal 121,00 KM

-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja 150,00 KM

-412900- Ostali rashodi 467,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1415/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 28.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-412500- Rashodi za tekuće održav... 375,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1429/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 30.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, sa pozicije:

-Budžetska rezerva 5.000,00 KM

Na pozicije:

-415200- Tekući grantovi 5.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40- 1438/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 30.08.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-415200- Grantovi 50.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1464/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 04.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, sa pozicije:

-411100- Bruto plate zaposlenih 1.721,00 KM

Na pozicije:

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja 1.721,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1476/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 09.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-415200- Grantovi 10.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1491/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 10.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, sa pozicije:

-411100- Rashodi za bruto plate zaposlenih 2.480,00 KM

Na pozicije:

-638100- Ostali izdaci iz transakcija sa dr.jed. vlasti 2.480,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1472/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 09.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-415200- Grantovi 52.499,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-1490/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 10.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik da može izvršiti

realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec septembar, sa pozicije:

-413900- Rashodi za zatezne kamate... 50,00 KM

Na pozicije:

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima
..... 50,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1500/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 12.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-412900- Ostali rashodi 1.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1499/19

Datum: 12.09.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za socijalni rad Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, sa pozicije:

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći 1.500,00 KM

Na pozicije:

-412700- Rashodi za stručne uslu.. 1.500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1506/19

NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 13.09.2019.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru

operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-419100- Rashodi po sudskim rješenjima	250,00 KM
-412700- Rashodi za stručne usluge	850,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate	250,00 KM
-412900- Ostali rashodi	2.860,00 KM
-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	150,00 KM
-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene	125,00 KM
-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	375,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1501/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 13.09.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti unos sredstava unaprijed u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, na pozicije :

-411200- Bruto naknade troškova zaposlenih	3.500,00 KM
-412900- Ostali rashodi	960,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1483/19 NAČELNIK OPŠTINE
Datum: 13.09.2019.god Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2019.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta, za mjesec avgust, sa pozicije:

-411400- Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	909,00 KM
-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene	248,00 KM
-412600- Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	150,00 KM
-412900- Ostali rashodi	2.860,00 KM
-413900- Rashodi za zatezne kamate..	400,00 KM
-419100- Rashodi po sudskim rješenjima	1.000,00 KM
-411300- Rashodi po osnovu bolovanja	880,00 KM

Na pozicije:

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga	5.567,00 KM
-412700- Rashodi za stručne usluge....	880,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1502/19

Datum: 13.09.2019.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

S A D R Ź A J

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugļjevik .1	
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Ugļjevik .2	
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj privrede na teritoriji opštine Ugļjevik.....2	
Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje.....5	
Odluka o subvencionisanju taksi prevoza za 2019.godinu9	
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje štetnog događaja9	
Rješenje o imenovanju Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika.....10	
Rješenja o realokaciji sredstava10	